



## SA EXAM PAPERS

---

**YOUR LEADING PAST YEAR EXAM PAPER  
PORTAL**

Visit SA Exam Papers

[www.saexam-papers.co.za](http://www.saexam-papers.co.za)



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

2021

TSUMBANDILA YA U MAKAN

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.

**PFESESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi tola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipiða zwitānu (5) zwi hulwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiñwe na tshiñwe tsha izwo zwipiða zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipiða zwivhili: tshipiða tsha n̄ha na tsha fhasi, tshiñwe na tshiñwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo thone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a n̄ha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA  
[MARAGA 50]**

| Khritheria                                                                                                                                                                              | Zwa n̄thesa                | Tshikili thone | Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho | Vhukoni ha fhasi | U sa kona |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------|
| ZWI RE NGOMU & VHUPULANI<br><br>(Zwo nwaliwaho na mihumbulo)<br>Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/<br>U dzhie na nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.<br><br>MARAGA 30 | Maimo a n̄ha<br><br>28–30  | 22–24          | 16–18                                         | 10–12            | 4–6       |
|                                                                                                                                                                                         | Maimo a fhasi<br><br>25–27 | 19–21          | 13–15                                         | 7–9              | 0–3       |

**ZWI RE NGOMU & VHUPULANI**  
(Zwo nwaliwaho na mihumbulo)  
Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/  
U dzhie na nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.  
  
**MARAGA 30**

**Maimo a n̄ha**

-Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho.  
-Mihumbulo ya vhutali, i tokonyaho nahone yo vibvaho.  
-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.

**Maimo a fhasi**

-Ndi zwa n̄thesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshothe.  
-Mihumbulo yo vibvaho ya lundwa lwa vhutali.  
-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo.

**Vhuñe ha khanđiso ho vhaledzwa**

**Iyani kha siatari li tevhelaho**

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA  
[MARAGA 50] (i ya phanda)**

| Khritheria                                                                                                                                                                                 | Zwa nthesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tshikili tshone                                                                                                                                                                                                                                                    | Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho                                                                                                                                                                                               | Vhukoni ha fhasi                                                                                                                                                                                                                                  | U sa kona                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA</b>                                                                                                                                                    | <b>14–15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11–12</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8–9</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5–6</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0–3</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Thouni, redzhistara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele.<br>Munanguludzo wa maipfi Kushumisele kwa luambo na milayo, zwiga zwa u vhala, girama, mupeleto.<br><b>MARAGA 15</b> | <b>Maimo a nthesa</b><br><br>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothetshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Luambo ndi lwa vhudifulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe.<br>-Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni.<br>-A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleto.<br>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhethakheni. | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Luambo lu a tokonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho.<br>-Hunzhi a hu na vhukhakhi ha girama na mupeleto.<br>-Lwo lundwa tshidele vhukuma. | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.<br>-U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza thalutshedzo.<br>-Thouni yo tea.<br>-U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu. | -Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea zwitku ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.<br>-Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi.<br>-Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea.<br>-Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma. | -Luambo a lu pfali.<br>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.<br>-U hotefhala ha divhaipfi zwo anzesu lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihi/ zwa who kondza vhukuma. |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Maimo a fhasi</b><br><br>-Luambo ndi lwa nthesa vhukuma.<br>-Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni.<br>-A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleto.<br>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.                                                                                                                                                              | <b>13</b><br><br>-Luambo lu a kunga na u nyanyula.<br>-Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho.<br>-Vhukhakhi vhutuku ha girama na mupeleto.<br>-Zwo lundwa tshidele vhukuma.                                                                                            | <b>10</b><br><br>-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhutudzetudze.<br>-Huiwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.                                          | <b>7</b><br><br>-U shumiswa lwa u sa kona.<br>-A hu na kana hu tou vha na zwitku tuku zwi sumbedzaho muvanganayo wa mafhungo/mitaladzi.<br>-Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.                                                                   | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>TSHIVHUMBEO</b>                                                                                                                                                                         | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0–1</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zwitalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhungo/ mitaladzi.<br><b>MARAGA: 5</b>                                                                           | -Kubveledzele kwa tho ho kwa nthesa.<br>-Vhudodombedzi ha mathakhethakheni.<br>-Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe.                                                                                                                                                                                                                | -Kubveledzele kwa tho ho kwo lunzhedzanaho.<br>-Vhudodombedzi ha tho ho hu pfadzaho.<br>-Mafhungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho.                                                                                                                         | -Kubveledzele kwa tho ho na vhudodombedzi zwo tea.<br>-Mafhungo/Mitaladzi na phara zwi di vha na vhukhakhi.<br>-Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.                                                                                | -Dziñwe mbuno ndi dzi pfadzaho.<br>-Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo dala vhukhakhi.<br>-Fhedzi maanea a kha di pfala naho hu na vhukhakhi.                                                                                                        | -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho.<br>-Mafhungo/Mitaladzi na phara zwo mudzio/ ha pfadzi.                                                                                                                                                             |
| <b>MARAGANYANGAREDZI</b>                                                                                                                                                                   | <b>43–50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33–40</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23–30</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>13–20</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0–10</b>                                                                                                                                                                                                                                             |

## KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]

| Khritheria                                                                                                                                                                                                                                | Zwa nthesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tshikili tshone                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho                                                                                                                                                                                                                                                             | Vhukoni ha fhasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U sa kona                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>15–18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11–14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8–10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5–7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0–4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zwo ንውልዎን እና የሚመለከት ስምምነት<br>U dzhiela nzhele ndivho, vha ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani.<br>U dzhiela nzhele ndivho, vha ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>Tshivhumbeo milayo na nyimele. | -Phindulo ndi ya mathakhetakheni, i sa vhambedzwi.<br>-Mihumbulo ya vhutali, yo vibavho.<br>-Ndivho yo ተንዳቻውዎን ተሸቻ እና የሚመለከት ስምምነት<br>-Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone.<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana.<br>-Zwo ተንዳቻሁድዎን ተሸቻ እና የሚመለከት ስምምነት<br>-Tshivhumbeo ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa. | -Phindulo ndi yavhuđi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo diaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.<br>-O fara vhutala/sia lone – A hu na u polika.<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana.<br>-Zwo ተንዳቻሁድዎን ተሸቻ እና የሚመለከት ስምምነት<br>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhutuku. | -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho/vhu fushaho<br>-Ho ngo tou fara vhutala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonala.<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo di lunzhedzana.<br>-Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza thoho.<br>-Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hutuku. | -Phindulo ndi ya mutheo/ fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.<br>-Hu na u polika huriwe hu vhonala naho o fara vhutala.<br>-Zwi re ngomu na mihumbulo a two ngo tou farana tshothe lini.<br>-Zwidodombedzwa zwituku zwi tikedza thoho.<br>-Hu na u shaedza hu vhonala ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo.<br>-Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho. | -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.<br>-Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane.<br>-A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo.<br>-Zwidodombedzwa zwitukutku zwi tikedza thoho.<br>-A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa. |
| <b>MARAGA 18</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>10–12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8–9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6–7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4–5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0–3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, vha ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muñiwalo na mupeleto.                                                                                                        | -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhetakheni ndivho, vha ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>-Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele.<br>-A hu na vhukhakhi.                                                                                                                               | -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>-Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuđi.<br>-Divhaipfi ndi yavhuđi vhukuma.<br>-Hunzhi a hu na vhukhakhi.                                                                  | -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>-Hu na huriwe vhukhakhi ha girama.<br>-Divhaipfi i a fusha/linganelo.<br>-Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.                                                            | -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>-Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho.<br>-Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.<br>-Thalutshedzo yo thithisea.                                                                                                                                                                  | -Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>-Zwo qala vhukhakhi nahone zwo ተጠናደዛዎን መፍምሂኖ እና የሚመለከት<br>-Divhaipfi a i tei ndivho na khathihi.<br>-Thalutshedzo yo hotefhala tshothe.                                                               |
| <b>MARAGANYANGAREDZI</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>25–30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19–23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14–17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9–12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0–7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## KHETHEKANYO YA B NA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]

| Khritheria                                                                                                                                                                                 | Zwa nthesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tshikili tshone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vhukoni ha fhasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U sa kona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO</b>                                                                                                                                              | <b>10–12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8–9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6–7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4–5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0–3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na tshivhumbeo/milayo na nyimele.                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Phindulo ndi ya mathakhet̄hakheni, i sa vhambedzwi.</li> <li>-Mihumbulo ya vhut̄ali, yo vhibaho.</li> <li>-Nd̄ivho yo t̄andavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.</li> <li>-Kuiwalele kwo tou fombe kha sia lone.</li> <li>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana.</li> <li>-Zwo t̄andavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho.</li> <li>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhut̄uku.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho nd̄ivho yo diaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.</li> <li>-O fara vhut̄ala/sia lone -A hu na u polika.</li> <li>-Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana.</li> <li>-Zwo t̄andavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho.</li> <li>-Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhut̄uku.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho nd̄ivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.</li> <li>-Ho ngo tou fara vhut̄ala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonalaho.</li> <li>-Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini.</li> <li>-Zwidodombedzwa zwit̄uku zwi tikedza thoho.</li> <li>-Nga u angaredza, tshivhumbeo ndi tshone, fhedzi hu na u polika hut̄uku.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Phindulo ndi ya mutheo/ fhasi, i bvukululaho nd̄ivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.</li> <li>-Hu na u polika huiwe hu vhonalaho naho o fara vhut̄ala.</li> <li>-Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshothe lini.</li> <li>-Zwidodombedzwa zwit̄uku zwi tikedza thoho.</li> <li>-Hu na u shaedza hu vhonalaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo.</li> <li>-Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa.</li> <li>-Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane.</li> <li>-A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo.</li> <li>-Zwidodombedzwa zwit̄uku zwi tikedza thoho.</li> <li>-A ho ngo tevhedzwa milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.</li> </ul> |
| <b>MARAGA 12</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA</b>                                                                                                                                                    | <b>7–8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5–6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0–2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhet̄hakheni ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.<br>Munanguludzo wa maipfi.<br>Zwiga zwa muiwalo na mupeleto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</li> <li>-Girama ndi yoneyone nahone yo fhat̄wa tshidele.</li> <li>-A hu na vhukhakhi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</li> <li>-Girama ndi yoneyone nahone yo fhat̄wa zwavhudi.</li> <li>-Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma.</li> <li>-Hunzhi a hu na vhukhakhi .</li> </ul>                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</li> <li>-Hu na huiwe vhukhakhi ha girama.</li> <li>-Divhaipfi i a fusha/linganelo.</li> <li>-Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo.</li> </ul>                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwit̄uku ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</li> <li>-Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho.</li> <li>-Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma.</li> <li>-Thalutshedzo yo thithisea.</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiko na ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</li> <li>-Zwo dala vhukhakhi nahone zwo t̄anganana.</li> <li>-Divhaipfi a i tei ndivho na khathihhi.</li> <li>-Thalutshedzo yo hotefhala tshothe.</li> </ul>                                                                     |
| <b>MARAGANYANGAREDZI</b>                                                                                                                                                                   | <b>17–20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13–15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10–11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7–8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0–5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ADENDAMU/MEMORANDAMU

### KHETHEKANYO YA A: MAANEA

#### MBUDZISO 1

| KHETHEKANYO YA A: MAANEA |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                      | Lo vha duvha lo ntakadzesaho vhutshiloni. | <p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga duvha lo mu takadzesaho.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitorì zwavhudì.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u buletshedza nga ha zwe zwa mu takadzesesa.</li> <li>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2                      | Maanda nga u pfana zwi disa mvelaphanda.  | <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u buletshedza nga ha ndeme ya u shumisana.</li> <li>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwe bvelelaho muhumbuloni wa muvhali.</li> </ul> <p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha ndeme ya u shumisana.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho/tsha zwino.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza mafhungo zwavhudì.</li> </ul> <p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na mafhungo ayo.</li> <li>-Muñwali u a kona u dzhia sia line a khou li imelela.</li> </ul> |

|     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 | Ngudamutakalo ndi ya ndeme vhutshiloni.     | <p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na miloro kana lutamo lwawe.</li> <li>-Muñwali u a kona u dzhia sia line a khouri imelela.</li> </ul> <p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitorì kana zwiwo zwo no bvelelaho.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tshidaho/tshidaho.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitorì zwavhudi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4 | Nnda ho vhifha, hu ḥoda muthu o vhala bugu. | <p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo nga ha zwine zwa nga itea arali muthu a songo dzhena tshikolo. U vhuisa mihumbulo u yelana na miloro yawe.</li> <li>-Muñwali u a kona u dzhia sia line a khouri imelela.</li> </ul> <p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u anetshela tshitorì kana zwiwo zwo vhifhaho zwo bvelelaho nga u sa funzea.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tshidaho/tshidaho.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitorì zwavhudi.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u buletshedza zwine zwa nga bvelela nga u sa funzea.</li> <li>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khouri amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</li> </ul> |

|       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5   | Vhulwadze ha Khorona ho shandukisa nyimele ya matshilele na kuitele kwa zwithu. Tāani ni tshi tenda kana ni tshi hanedza. | <p><b>U tāta khani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li> <li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li> <li>-Muñwali u sumbedza u imelela linwe sia/fhongo.</li> <li>-Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</li> <li>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</li> </ul> <p><b>Nganetshelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitiori kana zwiwo zwe no bvelelaho.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhongo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsha zwino.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitiori zwavhudzi.</li> </ul> <p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na miloro kana lutamo lwave.</li> <li>-Muñwali u a kona u dzhia sia line a khou li imelela.</li> </ul> |
| 1.6.1 | Tshifanyiso                                                                                                                | <p><b>Nganetshelo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u anetshela nga ha mbambe ya u gidima.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhongo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitiori zwavhudzi.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali a nga buletshedza nga ha mbambe ya u gidima ine ya khou bvelela.</li> <li>-Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             | <p><b>U tata khani.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hu nga tatiwa khani nga ha tshifanyiso itsho tsha mbambe ya u gidima.</li> <li>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li> <li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li> <li>-Muñwali u sumbedza u imelela liñwe sia/fhongo.</li> <li>-Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</li> <li>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.2 | Tshifanyiso | <p><b>Nganetshelo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali a nga anetshela nga ha u dalela vhugalaphukha.</li> <li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li> <li>-Mafhungo a hone a riwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.</li> <li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitorzi zwavhuđi.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Hu nga buletshedzwa nga ha u dalela vhugalaphukha.</li> <li>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li> <li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li> <li>-Muñwali u sumbedza u imelela liñwe sia/fhongo.</li> <li>-Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</li> <li>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</li> </ul> <p><b>U vhuisa muhumbulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</li> <li>-U vhuisa mihumbulo u yelana na miloro kana lutamo lwawe.</li> <li>-Muñwali u a kona u dzhia sia line a khou li imelela.</li> </ul> |

|       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.3 | Tshifanyiso | <p><b>Nganetshelo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-U anetshela nga ha vhuđi ha u nea kana u newa mpho.</li><li>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</li><li>-Mafhungo a hone a n̄walwa nga tshifhinga tsho fhelaho.</li><li>-Magumo a songo doweleaho a fhedza tshitori zwavhuđi.</li></ul> <p><b>Mbuletshedzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Hu nga buletshedzwa nga ha dzimpho.</li><li>-Afha muňwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</li><li>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</li><li>-Muňwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</li><li>-Muňwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela zwavhuđi.</li></ul> |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50

## **KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI**

### **MBUDZISO 2**

#### **2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA**

##### **Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Vhurifhi ha tshishaka vhu na diresi nthihi i tevhelwaho nga datumu.
- Vhu na theshano.
- Vhu na marangaphanda ane a nea ludungela muvhali nga ha mafhungo ane a do vhala ngao kha vhurifhi uho.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Vhu tea u vha na nyonesano.
- Vhu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.
- Madzina a muñwali.

[30]

#### **2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU**

##### **Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Madzina a mufu nga vhuñalo.
- Duvha le a bebwa ngalo.
- Duvha le a lovha ngalo.
- Fhethu he a vha a tshi dzula hone.
- Vhe a sia musi a tshi lovha.
- Duvha line a do vhulungwa ngalo.
- Fhethu hune a do vhulungwa hone.
- Tshifhinga tsha mbulungo.

[30]

## 2.3 ADZHENDA NA MINETSE

### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Dzina la dzangano.
- Datumu, tshifhinga na fhethu ha mu $\ddot{\text{t}}$ angano.
- U  $\ddot{\text{t}}$ anganedza na pfarelo.
- Mafhungo a takuwaho kha minetse dza mu $\ddot{\text{t}}$ angano wo fhiraho.
- Zwiteriwa zwi no  $\ddot{\text{d}}$ o ambiwa.
- Maiwe mafhungo.

[30]

## 2.4 INTHAVIYU

### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- I  $\ddot{\text{n}}$ walwa nga tshifhinga tsha zwino.
- Muambi muthihi u  $\ddot{\text{t}}$ okonya mu $\ddot{\text{n}}$ we nga u vhudzisa mbudziso.
- Madzina a muambi kha tshanda tsha monde tsha siatari.
- Hu shumiswe kholoni nga murahu ha dzina la muambi a no khou amba.
- Mutualadzi muswa u a shumiswa u sumbedza muambi muswa.

[30]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:**      30

**KHETHEKANYO YA C:** ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/  
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO.

### MBUDZISO 3

#### 3.1 PHOSITARA

##### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- U kunga ma<sup>o</sup> a muvhali.
- I tea u vhalea naho muthu a songo tou sendela tsini.
- I songo vha na mafhungo manzhi.
- I tea u pfufhifhadzwa nga zwiga zwi re na ndeme.

[20]

#### 3.2 DAYARI

##### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- I anzela u nwalwa kha bugu yo khetheaho
- I nwalwa misi yo<sup>o</sup>the.
- Zwi nwalwaho zwi na datumu.
- I anzela u nwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.

[20]

#### 3.3 MASIA

##### Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- U shumisa nzudzanyo i lunzhedzanaho.
- U laedza nga ha sia lo khetheaho.
- U sumbedza vhukule ha vhukuma.
- U nea vhutanzi nga ha zwishumiswa zwi wanalaho ndilani.
- U shumisa limudi la ndaela.

[20]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C:**  
**MARAGAGUTE:**

20

100